



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0259020 / 021

U Podgorici, dana 12.04.2021.godine

Uprava prihoda - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA, broj 316900 podnijetoj dana 05.04.2021. u 10:46:19, preko

Ime i prezime: MILENA JOVOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se usklađivanje organizacije sa važećim Zakonom o privrednim društvima.

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0259020, PIB 02436981, i to:

Statut:

Briše se: Statut od 31.07.2020.

Registruje se - upisuje se: Statut od 31.03.2021.

Kontakt:

Briše se:

Registruje se - upisuje se:

Ograničenja - Izvršni direktor MILENA JOVOVIĆ

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno lili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.

Broj pasoša - Ovlašćeni zastupnik PREDRAG KOZIĆ

Briše se: [REDACTED]

Registruje se - upisuje se: [REDACTED]

Adresa - Ovlašćeni zastupnik PREDRAG KOZIĆ

Briše se: [REDACTED]

Registruje se - upisuje se: [REDACTED]

Ograničenja - Ovlašćeni zastupnik PREDRAG KOZIĆ

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preuzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno lili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: MUSTAFA GHAZI KHERIBA

Registruje se - upisuje se: WALID HATIM EL-HINDI

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preuzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno lili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje

Podnosilac je dana 05.04.2021 u 10:46:19 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću LUČICE MONTENEGRO.



Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).

Registrovano je usklađivanje organizacije sa Zakonom o privrednim društvima u skladu sa odredbama člana 329, ovog Zakona (objavljen u Sl.listu CG 65/20 od 03.07.2020.godine).



Sam. savjetnik II
Enis Huremović
Enis Huremović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017-60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj: 5 - 0259020 / 021

U Podgorici, dana 12.04.2021.godine

Uprava prihoda - Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici, na osnovu članova 319, 320, 321 i 323 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20), rješavajući po prijavi za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA, broj 316900 podnijetoj dana 05.04.2021. u 10:46:19, preko

Ime i prezime: MILENA JOVOVIĆ

donosi

RJEŠENJE

Registruje se usklađivanje organizacije sa važećim Zakonom o privrednim društvima.

Registruje se promjena podataka za privredni subjekat "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA - registarski broj 5 - 0259020, PIB 02436981 , i to:

Statut:

Briše se: Statut od 31.07.2020.

Registruje se - upisuje se: Statut od 31.03.2021.

Kontakt:

Briše se:

Registruje se - upisuje se:

Ograničenja - Izvršni direktor MILENA JOVOVIĆ

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno lili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.

Broj pasoša - Ovlašćeni zastupnik PREDRAG KOZIĆ

Briše se: [REDACTED]

Adresa - Ovlašćeni zastupnik PREDRAG KOZIĆ

Briše se: [REDACTED]

Registruje se - upisuje se: [REDACTED]

Ograničenja - Ovlašćeni zastupnik PREDRAG KOZIĆ

Briše se: Neograničeno

Registruje se - upisuje se: Ograničeno - Pojedinačno osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno lili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.

Ovlašćeni zastupnik:

Briše se: [REDACTED]

Registruje se - upisuje se: WALID HATIM EL-HINDI

[REDACTED]

pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjeđenje za obaveze trećih lica; raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktno lili indirektno obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000,00, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000,00.

Ovlašćen da djeluje: Pojedinačno

Obrazloženje


Podnosilac je dana 05.04.2021 u 10:46:19 podnio prijavu za registraciju promjene društva sa ograničenom odgovornošću LUČICE MONTENEGRO.



Odredbama člana 319 preciziran je način registracije u CRPS. Stavom 1 ovog člana je predviđeno da se registracija u CRPS vrši na osnovu registracione prijave ili po službenoj dužnosti. Odredbama člana 320 predviđeno je dostavljanje registracione prijave i prateće dokumentacije. Odredbama člana 321 uređuje se postupak registracije u CRPS. Istim članom, stav 4 su precizirani slučajevi kada nadležni organ za registraciju odbija prijavu za registraciju i to: ako su podaci unijeti u registracionu prijavu nepotpuni, ako uz prijavu nije dostavljena kompletna dokumentacija, ako je pod istim nazivom registrovan neki drugi oblik obavljanja privredne djelatnosti i ako je ispunjen poseban uslov za odbijanje zahtjeva za registraciju propisan drugim zakonom.

Odredbama člana 323 propisano je da nadležni organ za registraciju obezbjeđuje da podaci registrovani u CRPS budu istovjetni sa podacima iz registracione prijave. Lica koja zaključuju pravne poslove sa registrovanim privrednim društvima i preduzetnicima snose rizik utvrđivanja tačnosti podataka sadržanih u registru za njihove potrebe. Rješavajući po predmetnoj prijavi, obzirom da su ispunjeni Zakonom propisani uslovi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja. Visina naplaćene naknade za registraciju propisana je članom 322 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list CG", br. 065/20).

Registrovano je usklađivanje organizacije sa Zakonom o privrednim društvima u skladu sa odredbama člana 329, ovog Zakona (objavljen u Sl. listu CG 65/20 od 03.07.2020.godine).



Sam. savjetnik II
Enis Huremović
Enis Huremović

Pravna pouka:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija i socijalnog staranja CG u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ovog organa i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8, 00 EUR, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se upućuje u korist računa 832-3161017 -60-Administrativna taksa. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

U Podgorici, dana 12.4.2021

**OGLAS
ZA OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU CRNE GORE**

Dana 09.04.2021, pod registarskim brojem 5-0259020/021 CRPS u Podgorici upisao je sljedeće podatke: Promjenu podatka društva "LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA. Regstruje se usklađivanje organizacije sa važećim Zakonom o privrednim društvima. Odlukom od 31.03.2021. registruje se promjena Ovlašćenog zastupnika i mijenjaju se ograničenja Izvršnom direktoru i Ovlašćenom zastupniku. Dokumenta koja sadrže navedene podatke nalaze se u CRPS-u.



Načelnica
Dusanka Vujić



IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA UPRAVE PRIHODA

Registarski broj 5 - 0259020 / 020

Datum registracije: 04.08.2005.

PIB: 02436981

Datum promjene podataka: 10.08.2020.

"LUČICE MONTENEGRO" D.O.O. PODGORICA

Broj važeće registracije: /020

Skraćeni naziv:

LUČICE MONTENEGRO

Telefon:

+38267204733 ✓

eMail:

Web adresa:

Datum zaključivanja ugovora: 03.08.2005.

Datum donošenja Statuta: 03.08.2005.

Datum promjene Statuta: ~~31.07.2020~~

31.08.2021

Adresa glavnog mjesta poslovanja:

Adresa za prijem službene pošte: ŠEIK ZAIDA BR.13 PODGORICA

Adresa sjedišta: ŠEIK ZAIDA BR.13 PODGORICA

Pretežna djelatnost: 6810 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja: DA

Oblik svojine: Privatna

Porijeklo kapitala: Mješoviti

Upisani kapital: 8.129.022,38Euro (Novčani 8.129.022,38Euro, nenovčani 0,00Euro)

OSNIVAČI:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND WK 179181 KAJMANSKA OSTRVA

Uloga: Osnivač

Udio: 100%

Adresa: KAJMANSKA OSTRVA, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN,
ELGIN AVENUE BR. 190

LICA U DRUŠTVU:

MUSTAFA GHAZI KHÉRIBA [REDACTED]

Adresa:

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

PREDRAG KOZIĆ [REDACTED]

Uloga: Ovlašćeni zastupnik

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ograničen

MILENA JOVOVIĆ [REDACTED]

Uloga: Izvršni direktor

Ovlašćenja u prometu: Neograničeno ()

Ovlašćen da djeluje: POJEDINAČNO ()

ograničen


Izdato: 06.04.2021 godine u 07:47h

MP

Načelnica

+ Walid Hadim ul. ZAST

Dušanka Vujisić



CRNA GORA
UPRAVA PRIHODA
CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Broj predmeta: 316900

POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA

Potvrđuje se da je MILENA JOVOVIĆ dostavio-la dokument za Promjena društva sa ograničenom odgovornošću – DOO - LUČICE MONTENEGRO - DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU iz PODGORICA, registarski broj:50259020 sa sljedećim priložima:

Izjava o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima
dopuna statuta

Odluka o promjeni ovlaštenog zastupnika.

Odluka o ograničenju izvršnog direktora

Saglasnost

Odluka o promjeni pasoša

Rešenje Agencije za privredne registre za osnivača

Statut društva

Obrazac

Punomoćje

Dokaz o uplaćenju naknadi za objavljivanje podataka u "Službenom listu Crne Gore"

Dokaz o uplaćenju naknadi za upis u CRPS

Zahtijeva izmjenu:

Usaglašavanje sa novim ZOPD

Datum prijema dokumentacije: 5.4.2021. god.

Podnosilac prijave

Dokument primio/la

Magdalena Peruničić, Samostalna referentkinja

M.P.

Uputstvo za praćenje prijave: Prijava se može pratiti putem sajta www.crps.me odabirom stavke menija PRETRAGA REGISTRA, zatim PRETRAGA PREDMETA. U ponuđena polja unijeti broj predmeta i datum prijema dokumentacije i kliknuti dugme TRAŽI. Ukoliko je prikazan status **OBRAĐEN** rješenje se može preuzeti. Broj kontakt telefona CRPS-a: +38220230858.

CRPS

Jedinstvena prijava za registraciju privrednih subjekata i ostalih oblika obavljanja privredne djelatnosti

1. PODNOSILAC PRIJAVE ¹														
Prijavu podnosi:		<input checked="" type="checkbox"/>	1.1. Zastupnik			1.2. Punomoćnik			<input type="checkbox"/> 1.3. Prokurista					
1.1.1. JMB ² /ID lica		[REDACTED]			1.1.2. Država					[REDACTED]				
1.1.3. IME		Milena			1.1.4. PREZIME		Jovović							
1.1.5. Ulica i broj		[REDACTED]												
1.1.7. Opština		[REDACTED]												
1.1.9. Telefon		[REDACTED]												
2. VRSTA REGISTRACIJE u CRPS														
2.1. Osnivanje		<input checked="" type="checkbox"/>	2.2. Promjena			2.3. Brisanje			2.4. Rezervacija naziva					
3. REGISTRACIJA U DRUGIM REGISTRIMA														
3.1. Registar poreskih obveznika														
3.2. Registar obveznika na dodatnu vrijednost					3.3. Carinski registar									
3.4. Registar uprave za inspeksijske poslove (tržišna inspekcija)					3.5. Opštinski organ uprave nadležan za poslove privrede									
3.6. Registar stanovnika														
4. OSNOVNI PODACI O SUBJEKTU KOJI JE PREDMET REGISTRACIJE														
Oblik organizovanja														
<input checked="" type="checkbox"/>	DOO	<input type="checkbox"/>	PREDUZETNIK		<input type="checkbox"/>	AD	<input type="checkbox"/>	KD	<input type="checkbox"/>	DIO STRANOG DRUŠTVA	<input type="checkbox"/>	USTANOVA	<input type="checkbox"/>	OD
<input type="checkbox"/>	NVO	<input type="checkbox"/>	ZADRUGA		<input type="checkbox"/>	KOOPERATIVA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	INVESTICIONI FOND	<input type="checkbox"/>	PODRUŽNICA	<input type="checkbox"/>	OSTALO
4.1. Puni naziv društva		Lučice Montenegro društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica												
4.2. Skraćeni naziv		Lučice Montenegro doo												
4.3. PIB:		02436981			4.4. Registarski broj:		5-0259020							
4.5. Alternativni naziv / trgovački naziv ³ / naziv podružnice														
4.6. Novi naziv društva:														
4.7. Broj rješenja CRPS-a za rezervisani naziv														
4.5. ADRESA UPRAVE – SJEDIŠTA DRUŠTVA														
4.5.1. Ulica i broj:		Šeik Zaida br. 13												
4.5.2. Mjesto:		Podgorica			4.5.3. Opština:		Podgorica							
4.5.4. Država:		Crna Gora												
4.6. ADRESA ZA PRIJEM SLUŽBENE POŠTE														
4.6.1. Ulica i broj:		Šeik Zaida br. 13												
4.6.2. Mjesto:		Podgorica			4.6.3. Opština:		Podgorica							
4.6.4. Država:		Crna Gora												
4.7. ADRESA GLAVNOG MIJESTA POSLOVANJA														
4.7.1. Ulica i broj:		Šeik Zaida br. 13												
4.7.2. Mjesto:		Podgorica			4.7.3. Opština:		Podgorica							
4.7.4. Država:		Crna Gora												

¹Obavezno za sve oblike privrednih subjekata²Za strano fizičko lice unijeti broj pasoša ili drugog identifikacionog dokumenta i državu izdavanja³Obavezno za preduzetnike/diostranog društva

4.8. KONTAKTI:

4.8.1. Telefon/fax

4.8.2. E-mail adresa

4.9. PRETEŽNA DJELATNOST⁵

6 8 . 1 0

Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina
Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina4.9.1. Nova pretežna djelatnost⁵:

.

5. REGISTRACIJA OSNIVANJA/PROMJENE - PRIVREDNI SUBJEKT⁶

NASTANAK

<input type="checkbox"/>	Osnivanje	<input type="checkbox"/>	Spajanje
<input type="checkbox"/>	Podjela	<input type="checkbox"/>	Na drugi način
5.1. Rok na koji se društvo osniva (upisati broj mjeseci)			
5.2. Datum donošenja statuta		31.03.2021.	
5.3. Datum zaključenja Ugovora ili odluke o osnivanju			
5.4. Ukoliko je subjekat prethodno registrovan/licenciran kod druge državne institucije navesti kod koje			
5.5. Broj Rješenja pod kojim je registrovan		Datum Rješenja	

6. OBLIK SVOJINE

<input checked="" type="checkbox"/>	Privatna	<input type="checkbox"/>	Zadružna
<input type="checkbox"/>	Dva ili više oblika svojine	<input type="checkbox"/>	Državna

7. SPOLINO-TRGOVINSKI PROMET:

<input type="checkbox"/>	Da	<input type="checkbox"/>	Ne
--------------------------	----	--------------------------	----

8. KAPITAL

8.1. Porijeklo kapitala

<input type="checkbox"/>	Domaći	<input type="checkbox"/>	Strani	<input type="checkbox"/>	Mješoviti
--------------------------	--------	--------------------------	--------	--------------------------	-----------

8.2. Podaci o osnovnom kapitalu

	8.2.1. Osnivački kapital	8.2.2. Povećanje	8.2.3. Smanjenje
Osnovni kapital	Početni osnivački kapital	Iznos promjene kapitala	Kapital nakon promjene
Ukupno (novčani + nenovčani)		€	€
novčani – iznos		€	€
nenovčani – iznos		€	€

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša: _____

Datum: _____



Potpis podnosioca prijave

⁴Sifarnik djelatnosti dostupan na šalteru CRPS-a

⁵ Popunja se ukoliko se mijenja pretežna djelatnost


⁶ Popunjavaju osnivači akcionarskog, ortačkog, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću, nevladinih organizacija, ustanova i zadruga

9. LICE U DRUŠTVU		Imenovanje		Promjena	<input checked="" type="checkbox"/>	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica		
9.2 NAZIV/ IME		Mustafa Ghazi		PREZIME	Kheriba	
9.3 Pol		<input checked="" type="checkbox"/> Muški	<input type="checkbox"/> Ženski			
9.5. ADRESA						
9.5.1. Ulica i broj						
9.5.2. Opština						
9.5.3 Država						
10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)						
	Osnivač			Izvršni direktor		
	Član DOO			Direktor		
	Ortak			Predsjednik organa upravljanja		
	Komanditor			Član nadzornog odbora		
	Komplementar			Član odbora direktora		
	Zadrukar			Član upravnog odbora		
	Preduzetnik			Član odbora za reviziju		
	Poslovođa			Sekretar društva		
	Prokurista		<input checked="" type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik		
	Revizor			Lice koje predstavlja podružnicu		
	Likvidator			Lice koje odgovara		
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO						%
(*Popunite ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)						
10. 2. Ovlašćenja u prometu		<input type="checkbox"/> Neograničena	<input type="checkbox"/> Ograničena			
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Kolektivno	Članovima organa upravljanja		
*Upisati sa kim, ako je kolektivno				Sekretarom društva		
				Direktorom društva		
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						
Saglasnost sa imenovanjem						
Potpis						
om odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.						
JMB/br.pasoša:						
Datum:						
Potpis podnosioca prijave						



[Handwritten Signature]
Potpis podnosioca prijave

9. LICE U DRUŠTVU		<input checked="" type="checkbox"/>	Imenovanje		Promjena	Prestanak
9.1. MB /					*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica	
9.2 NAZIV/ IME	Walid Hatim		PREZIME		El-Hindi	
9.3 Pol	<input checked="" type="checkbox"/>	Muški	<input type="checkbox"/>	Ženski	9.4. Datum	
9.5. ADRESA						
9.5. [REDACTED]						
9.5. [REDACTED]						
10. ULOGA: (odaberi jednu od ponuđenih)						
	Osnivač				Izvršni direktor	
	Član DOO				Direktor	
	Ortak				Predsjednik organa upravljanja	
	Komanditor				Član nadzornog odbora	
	Komplementar				Član odbora direktora	
	Zadugar				Član upravnog odbora	
	Preduzetnik				Član odbora za reviziju	
	Poslovođa				Sekretar društva	
	Prokurista		<input checked="" type="checkbox"/>		Ovlašćeni zastupnik	
	Revizor				Lice koje predstavlja podružnicu	
	Likvidator				Lice koje odgovara	
	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)					
10.1. UDIO (*Popunite ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)						%
10.2. Ovlašćenja u prometu			Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/>	Ograničena	<p>Pojedince osim za sljedeće pravne poslove koji se mogu preduzimati kolektivno, u skladu sa Statutom: uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obvezodavac za človeka trećih lica; raspisivanje imovinom papira kuparstva /ili predaje nepokretnost/, uspostavljanje hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva; predstavljanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji ne osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000.</p>
*Unijeti opis ograničenja						
10.3. Ovlašćen da djeluje		<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Sekretarom društva	
					Direktorom društva	
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog						
Saglasnost sa imenovanjem						
[REDACTED]						
<p>Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.</p>						
<p>JMB/br.pasoša: [REDACTED]</p>						
<p>Datum: _____</p>						



[Handwritten signature]

9. LICE U DRUŠTVU	Imenovanje	<input checked="" type="checkbox"/>	Promjena	Prestanak
9.1. MB / JMB:				*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru * ID lica
9.2 NAZIV/ IME	Milena		PREZIME	Jovović
9.3 Pol				
9.5. ADRESA				
9.5.1. Ulica				
9.5.2. Opština				
9.5.3. Država				

10. ULOGA: (odabrati jednu od ponuđenih)

<input type="checkbox"/>	Osnivač	<input checked="" type="checkbox"/>	Izvršni direktor
<input type="checkbox"/>	Član DOO	<input type="checkbox"/>	Direktor
<input type="checkbox"/>	Ortak	<input type="checkbox"/>	Predsjednik organa upravljanja
<input type="checkbox"/>	Komanditor	<input type="checkbox"/>	Član nadzornog odbora
<input type="checkbox"/>	Komplementar	<input type="checkbox"/>	Član odbora direktora
<input type="checkbox"/>	Zadugar	<input type="checkbox"/>	Član upravnog odbora
<input type="checkbox"/>	Preduzetnik	<input type="checkbox"/>	Član odbora za reviziju
<input type="checkbox"/>	Poslovođa	<input type="checkbox"/>	Sekretar društva
<input type="checkbox"/>	Prokurista	<input type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
<input type="checkbox"/>	Revizor	<input type="checkbox"/>	Lice koje predstavlja podružnicu
<input type="checkbox"/>	Likvidator	<input type="checkbox"/>	Lice koje odgovara
<input type="checkbox"/>	Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

10.2. Ovlašćenja u prometu	Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/>	Ograničena	<input type="checkbox"/>	<p>Pojedinačno osim za akcije i pravno pravne koji se mogu preduzeti kolektivno, u skladu sa Statutom, uzimajući u obzir i činjenicu da je državljanin Republike Srbije i prema tome, u bilo kakvim obavezama kao što: ostvarenje za obaveze i troškove: neposredno izvršavanje posla kupovine / ili prodaje nekretnosti, upostavljanje i potpis ili bilo kojih drugih tereta i sličnih prava na imovini Društva, preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000.</p>
*Unijeti opis ograničenja					

10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno	<input type="checkbox"/>	Kolektivno	Članovima organa upravljanja
*Upisati sa kim, ako je kolektivno					Sekretarom društva
**Upisati ako je drugačije od ponuđenog					Direktorom društva

Saglasnost sa imenovanjem

Potpis: M. Jovović

[Redacted] **om odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.**

JMB/br.pasoša: _____

Datum: _____



Potpis podnosioca prijave: M. Jovović

9. LICE U					
9.2 NAZIV/ IME	Predrag	PREZIME	Kozic		
9.5.3 Drža					

10. ULOGA: (odabрати jednu od ponuđenih)

Osnivač		Izvršni direktor
Član DOO		Direktor
Ortak		Predsjednik organa upravljanja
Komanditor		Član nadzornog odbora
Komplementar		Član odbora direktora
Zadugar		Član upravnog odbora
Preduzetnik		Član odbora za reviziju
Poslovođa		Sekretar društva
Prokurista	<input checked="" type="checkbox"/>	Ovlašćeni zastupnik
Revizor		Lice koje predstavlja podružnicu
Likvidator		Lice koje odgovara
Drugo (*upisati ako je drugačije od ponuđenog)		

10.1. UDIO
(*Popuniti ukoliko je odabrana uloga osnivač, člana, ortaka)

10.2. Ovlašćenja u prometu		Neograničena	<input checked="" type="checkbox"/>	Ograničena		%
----------------------------	--	--------------	-------------------------------------	------------	--	---

*Unijeti opis ograničenja

Pojednostavno odobrenje za izvršenje poslova koji se mogu produkovati kolektivno, u slučaju ne dostavljanja uvidnih i izvješća o poslovanju, davanje finansijskih garancija i pružanje bilo kakvih obaveza bez odobrenja, uključujući za obaveze trećih lica, nepotvrđeno imovinom poput kupovine (VPI) prodaje nepokretnosti, upostavljanje hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i sličnih prava na imovini Društva; preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja premašuje iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji premašuje iznos od EUR 50.000.

10.3. Ovlašćen da djeluje	<input checked="" type="checkbox"/>	Pojedinačno		Kolektivno		Članovima organa upravljanja
---------------------------	-------------------------------------	-------------	--	------------	--	------------------------------

*Upisati sa kim, ako je kolektivno

Sekretarom društva

Direktorom društva

**Upisati ako je drugačije od ponuđenog


Saglasnost sa imenovanjem


Potpis

Pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

Javio/br. pasosa.

Datum: _____





Potpis podnosioca prijave

16. PRESTANAK PRIVREDNOG SUBJEKTA

Način prestanka

Likvidacija

Brisanje

16.1. LIKVIDACIJA⁷

16.1.1 Vrsta likvidacije

Dobrovoljna likvidacija

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku

16.1.2. Sa imovinom

DA

NE

16.1.3. Datum pokretanja postupka

16.1.4. Datum odluke

17. BRISANJE⁸

17.1.1. Razlog prestanka

Spajanjem

Podjelom

Na sopstveni zahtjev

17.1.2. Datum prestanka / odluke

17.1.3. Naziv donosioca rješenja

17.1.4. Broj rješenja

17.1.5. Datum rješenja

_____ m odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša: _____

Datum: _____




 Potpis podnosioca prijave

⁷ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka likvidacija

⁸ Obavezno popuniti ako je vrsta prestanka brisanje

11. NAZIV ORGANA UPRAVLJANJA

Izvršni direktor		Nadzorni odbor
Upravni odbor		Skupština akcionara / Skupština društva
Odbor direktora		Drugo (upisati)
11.1 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se potvrđuje uspješnost postupka javne emisije akcija kod sukcesivnog osnivanja AD		
11.2 Broj Rješenja Komisije za tržište kapitala o evidentiranju osnivačkih akcija u slučaju simultanog osnivanja AD		

12 MATIČNO DRUŠTVO (*obavezno za dio stranog društva)

12.1 Oblik organizovanja:	
12.2 RegistarSKI broj:	
12.3 Matični broj:	
12.4 Naziv matičnog društva:	
12.5 Država matičnog društva:	
12.6 Mjesto matičnog društva:	
12.7 Datum donošenja statuta:	
12.8 Datum zaključenja / donošenja ugovora ili odluke o osnivanju:	

13 DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE FONDOM (*obavezno za investicioni fond)

MB društva:	
Naziv društva:	

14 FINANSIJSKA DOKUMENTA

Bilans uspjeha		Bilans stanja
Druga vrsta finansijskog iskaza (upisati)		
Godina dokumenta		
Drugo		

_____om odgovornošću izjavljujem da su podaci navedeni u prijavi tačni i potpuni.

JMB/br.pasoša: _____

Datum: _____



Potpis podnosioca prijave

15. Podaci o vlasništvu nad akcijama i udjelima u drugim društvima registrovanim u Crnoj Gori

15.1. Da li lice ima učešće preko 30% u kapitalu privrednog društva nad kojim je otvoren stečaj ili postupak likvidacije, koje ne izmiruje poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate?

DA NE


15.1.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)

15.2. Da li lice ima učešće preko 30% nad akcijama u akcionarskim društvima registrovanim na teritoriji Crne Gore?

DA NE

15.2.1. Koje je to društvo/društva (upisati naziv i Pib)




potpis

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i odredbi Statuta Društva "Lučice Montenegro" DOO Podgorica, Osnivač društva, dana 31.03.2021 godine daje

**IZJAVU
o usklađivanju organizacije i
registracije "Lučice Montenegro"
doo Podgorica sa Zakonom o
privrednim društvima**

Član 1

Vrši se usklađivanje organizacije i registracije društva sa ograničenom odgovornošću "Lučice Montenegro" doo Podgorica sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), shodno članu 329 navedenog zakona.

Član 2

Na osnovu ove Odluke, društvo će donijeti odluku o promjeni Statuta i prečišćen tekst Statuta koji će biti usaglašen sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima.

Pursuant to the provisions of the Law on commercial entities (Official Gazette of Montenegro, No. 065/20 dated 3rd July 2020) and provisions of the Articles of Association of the Company „Lučice Montenegro“ DOO Podgorica, the Founder of the Company, on 31st March 2021 gives the following

**STATEMENT
on harmonization of the
organization and registration of
„Lučice Montenegro“ doo Podgorica
with the Law on commercial entities**


Article 1

The organization and registration of the limited liability company „Lučice Montenegro“ doo Podgorica are harmonized with the Law on commercial entities (Official Gazette of Montenegro, No. 065/20 dated 3rd July 2020), in line with Article 329 of the mentioned Law.

Article 2

Based on this Decision, the Company will adopt a decision on changing the Articles of Association and a consolidated text of the Articles of Association which will be harmonized with the new Law on commercial entities.

**OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director**



Neeraj Singhania

Na osnovu člana 10 Statuta društva Lučice Montenegro doo Podgorica („Društvo“), Osnivač u vršenju funkcije Skupštine društva, dana 31.03.2021 godine donosi:

**ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Statuta Društva**

- I Donose se izmjene i dopune Statuta Društva odnosno isti se usklađuje sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020);
- II Tekst izmjena i dopuna Statuta čini sastavni dio ove Odluke;
- III O sprovođenju ove Odluke staraće se Izvršni direktor Društva;
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata;
- V Ovu Odluku dostaviti CRPS.

Obrazloženje

Prema članu 10 Statuta Društva Osnivač donosi Statut i druga opšta akta, te odlučuje o njihovim izmjenama i dopunama, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Based on Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica („Company“), the Founder acting in the capacity of the Company Assembly, on 31st March 2021, passes the following:


**DECISION
on changes and amendments of Articles of
Association of the Company**

- I Changes and amendments of Articles of Association of the Company are adopted i.e. the same is harmonized with the provisions of the Law on commercial entities (Official Gazette of Montenegro, No. 065/20 dated 3rd July 2020);
- II The text of changes and amendments of Articles of Association is an integral part of this Decision;
- III Implementation of this Decision will be taken care of by Executive director of the Company;
- IV This Decision will enter into force as of its registration at Central registry of companies;
- V This Decision will be delivered to the Central registry of companies.

Rationale

In accordance with the Article 10 of the Articles of Association of the Company the Founder is adopting the Articles of Association and other constitutive documents, and decides on the changes and amendments of the same, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Neeraj Singhania

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 10 Statuta društva Lučice Montenegro doo Podgorica, Osnivač u vršenju funkcije Skupštine društva vrši izmjene i dopune Statuta donijetog 31. jula 2020 godine, pa dana 31. marta 2021 godine usvaja sljedeći:

Prečišćeni

STATUT

**Društva sa ograničenom odgovornošću
«LUČICE MONTENEGRO» Podgorica**

Opšte odredbe

Član 1

Osnivač osniva «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću, za obavljanje privredne djelatnosti radi sticanja dobiti.

«Lučice Montenegro» DOO Podgorica, (u daljem tekstu "Društvo"), postaje pravno lice sa danom registrovanja u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

Član 2

Osnivač Društva je:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

sa registrovanim sjedištem na adresi Walkers

Pursuant to the Law on commercial entities (Official Gazette of Montenegro, No. 065/20 dated 3rd July 2020) and based on Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica, the Founder acting in the capacity of the Company Assembly, is making changes and amendments of the Articles of Association adopted on 31st July 2020, hence on 31th March 2021 the following is adopted:

Clean

STATUTE

**of the Limited Liability Company
"LUČICE MONTENEGRO" Podgorica**

General provisions

Article 1

The founder establishes "Lučice Montenegro" limited liability company, to perform economic activity for profit.

"Lučice Montenegro" DOO Podgorica (hereinafter "the Company"), becomes a legal entity on the day of registration in the Central Register of Business Entities in Podgorica.

The company is established for an indefinite period.

Article 2

The founder of the Company is:

**INTEGRATED EASTERN EUROPEAN
FUND**

with its registered office at Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue;

Naziv i sjedište Društva

Član 3

Društvo posluje pod nazivom «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica.

Skraćeni naziv društva je «Lučice Montenegro» DOO, Podgorica.

Sjedište društva je u Podgorici, ul. Šeik Zaida br. 13.

Zvanična adresa Društva za prijem službenih dokumenata je ul. Šeik Zaida br. 13.

Osnivač može izmijeniti naziv i sjedište Društva.

Pečat i štambilj Društva

Član 4

Društvo ima sopstveni pečat koji je ovalnog oblika sa tekstom po obodu: «Lučice Montenegro» DOO Podgorica.

Društvo ima svoj štambilj koji je okruglog oblika sa tekstom po gornjoj ivici «Lučice Montenegro» društvo sa ograničenom odgovornošću, a u sredini je oznaka «Broj», a pri dnu je oznaka «Datum».

Djelatnost društva

Član 5

Glavna djelatnost društva je registrovana pod šifrom 6810 – Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina.

Ostale djelatnosti društva su:

- 4110 Razrada građevinskih projekata
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 4311 Rušenje objekata

Name and registered office of the Company

Article 3

The company operates under the name "Lučice Montenegro" Limited Liability Company Podgorica.

The abbreviated name of the company is "Lučice Montenegro" DOO, Podgorica.

The company's headquarters are in Podgorica, street Sheik Zaida no. 13.

The official address of the Company for the Receipt of Official Documents is street Sheik Zaida no. 13.

The founder may change the name and registered office of the Company.

The seal and stamp of the Company

Article 4

The company has its own seal that is oval in shape with the text around the edge: "Lučice Montenegro" DOO Podgorica.

The company has its own stamp, which is round in shape with the text on the upper edge of the "Port of Montenegro", a limited liability company, and in the middle is the mark "Number", and at the bottom is the mark "Date".

Company activity

Article 5

The main activity of the company is registered under code 6810 - Purchase and sale of own real estate.

Other activities of the company are:

- 4110 Razrada građevinskih projekata
- 6820 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

- 4312 Pripremna gradilišta
- 4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4213 Izgradnja mostova i tunela
- 4221 Izgradnja cjevovoda
- 4212 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 4299 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4391 Krovni radovi
- 4211 Izgradnja puteva i autoputeva
- 4291 Izgradnja hidro objekata
- 8020 Usluge sistema obezbjeđenja
- 4321 Postavljanje električnih instalacija
- 4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4331 malterisanje
- 4332 ugradnja stolarije
- 4333 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 4334 bojenje i zastakljivanje
- 4339 Ostali završni radovi
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4520 Održavanje i popravka motornih vozila
- 5221 Uslužne djelatnosti u kopnom saobraćaju
- 4531 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 4532 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 4540 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 4613 posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala

- 4311 Rušenje objekata
- 4312 Pripremna gradilišta
- 4313 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem
- 4120 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4213 Izgradnja mostova i tunela
- 4221 Izgradnja cjevovoda
- 4212 Izgradnja željezničkih pruga i podzemnih željeznica
- 4222 Izgradnja električnih i telekomunikacionih vodova
- 4299 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4391 Krovni radovi
- 4211 Izgradnja puteva i autoputeva
- 4291 Izgradnja hidro objekata
- 8020 Usluge sistema obezbjeđenja
- 4321 Postavljanje električnih instalacija
- 4322 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, klimatizacionih sistema i sistema za grijanje
- 4329 Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4331 malterisanje
- 4332 ugradnja stolarije
- 4333 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 4334 bojenje i zastakljivanje
- 4339 Ostali završni radovi
- 4399 Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4511 Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima
- 4519 Trgovina ostalim motornim vozilima
- 4520 Održavanje i popravka motornih vozila
- 5221 Uslužne djelatnosti u kopnom saobraćaju
- 4531 Trgovina na veliko djelovima i opremom za motorna vozila
- 4532 Trgovina na malo djelovima i opremom za motorna vozila
- 4540 Trgovina motociklima, djelovima i priborom, održavanje i popravka motocikala
- 4611 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 4612 Posredovanje u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemikalija
- 4613 posredovanje u prodaji drvne građe

- 4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4615 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 4622 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 4623 Trgovina na veliko životinjama
- 4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 4633 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 4634 Trgovina na veliko pićem
- 1101 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 1102 Proizvodnja vina od grožđa
- 4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare I mekušce
- 4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 4641 Trgovina na veliko tekstilom
- 4642 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 4647 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 4649 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
- 4673 Trgovina na veliko drvetom,

i građevinskog materijala

- 4614 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4615 Posredovanje u prodaji namještaja, predmeta za domaćinstvo i metalne robe
- 4616 Posredovanje u prodaji tekstila, odjeće, krzna, obuće i predmeta od kože
- 4617 Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana
- 4618 Specijalizovano posredovanje u prodaji posebnih proizvoda
- 4619 Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda
- 4621 Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
- 4622 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
- 4623 Trgovina na veliko životinjama
- 4631 Trgovina na veliko voćem i povrćem
- 1039 Ostala prerada i konzervisanje voća i povrća
- 4632 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa
- 4633 Trgovina na veliko mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima
- 4634 Trgovina na veliko pićem
- 1101 Destilacija, prečišćavanje i miješanje pića
- 1102 Proizvodnja vina od grožđa
- 4635 Trgovina na veliko duvanskim proizvodima
- 4636 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima
- 4637 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaoom i začinima
- 4638 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, ljuskare I mekušce
- 4639 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duvanom
- 4641 Trgovina na veliko tekstilom
- 4642 Trgovina na veliko odjećom i obućom
- 4643 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
- 4647 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje
- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom
- 4644 Trgovina na veliko porculanom, staklenom robom i sredstvima za čišćenje
- 4649 Trgovina na veliko ostalim

građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

- 4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

- 4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

- 4647 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje

- 4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom

- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

- 4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

- 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje

- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

- 4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

- 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

- 4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama

- 4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

- 4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

- 4665 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem

- 4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

- 4651 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima

- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom

- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom

- 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama

- 4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama

proizvodima za domaćinstvo

- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

- 4645 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima

- 4646 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima

- 4647 Trgovina na veliko namještajem, tepisima i opremom za osvjetljenje

- 4648 Trgovina na veliko satovima i nakitom

- 4673 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom

- 4671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima

- 4672 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama

- 4674 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grijanje

- 4675 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima

- 4676 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima

- 4677 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

- 4662 Trgovina na veliko alatnim mašinama

- 4663 Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama

- 4664 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje

- 4665 Trgovina na veliko kancelarijskim namještajem

- 4666 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom

- 4651 Trgovina na veliko kompjuterima, kompjuterskom opremom i softverima

- 4652 Trgovina na veliko elektronskim i telekomunikacionim djelovima i opremom

- 4669 Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom

- 4661 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, opremom i priborom

- 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko

- 4711 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićem i duvanom

- 4719 Ostala trgovina na malo u

- 4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mjekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 4724 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 5510 Hoteli i sličan smještaj
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5530 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 5590 Ostali smještaj
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5610 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
- 5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 5621 Katering
- 4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4932 Taksi prevoz
- 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 4942 Usluge preseljenja
- 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 5222 Uslužne djelatnosti u vodenom saobraćaju
- 5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim nespecijalizovanim prodavnicama
- 4721 Trgovina na malo voćem i povrćem u specijalizovanim prodavnicama
- 4723 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mjekušcima u specijalizovanim prodavnicama
- 4724 Trgovina na malo hljebom, tjesteninama, kolačima i slatkišima u specijalizovanim prodavnicama
- 4725 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
- 4726 Trgovina na malo proizvodima od duvana u specijalizovanim prodavnicama
- 4729 Ostala trgovina na malo hranom u specijalizovanim prodavnicama
- 4775 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- 4751 Trgovina na malo tekstilom u specijalizovanim prodavnicama
- 4761 Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama
- 4762 Trgovina na malo novinama i kancelarijskim materijalom u specijalizovanim prodavnicama
- 5510 Hoteli i sličan smještaj
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5530 Djelatnost kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice
- 5590 Ostali smještaj
- 5520 Odmarališta i slični objekti za kraći boravak
- 5610 Djelatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekta
- 5630 Usluge pripremanja i posluživanja pića
- 5629 Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane
- 5621 Katering
- 4931 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika
- 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4932 Taksi prevoz
- 4939 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju
- 4941 Drumski prevoz tereta
- 4942 Usluge preseljenja
- 5010 Pomorski i priobalni prevoz putnika
- 5020 Pomorski i priobalni prevoz tereta
- 5222 Uslužne djelatnosti u vodenom

putevima

- 5110 Vazdušni prevoz putnika
- 5121 Vazdušni prevoz tereta
- 5221 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 8532 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 7911 Djelatnost putničkih agencija
- 7912 Djelatnost tur-operatora
- 7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 6419 Ostalo monetarno posredovanje
- 6619 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
- 6831 Djelatnost agencija za nekretnine
- 6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
- 8110 Usluge održavanja objekata
- 7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 6420 Djelatnost holding kompanija
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 7111 Arhitektonska djelatnost
- 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 7490 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
- 7420 Fotografске usluge
- 7120 Tehničko ispitivanje i analize
- 7311 Djelatnost reklamnih agencija
- 7312 Medijsko predstavljanje

saobraćaju

- 5030 Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
- 5040 Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
- 5110 Vazdušni prevoz putnika
- 5121 Vazdušni prevoz tereta
- 5221 Uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju
- 8532 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 7911 Djelatnost putničkih agencija
- 7912 Djelatnost tur-operatora
- 7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 6419 Ostalo monetarno posredovanje
- 6619 Ostale pomoćne djelatnosti u pružanju finansijskih usluga, osim osiguranja i penzijskih fondova
- 6612 Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom
- 6831 Djelatnost agencija za nekretnine
- 6832 Upravljanje nekretninama za naknadu
- 8110 Usluge održavanja objekata
- 7711 Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila
- 7712 Iznajmljivanje i lizing kamiona
- 7739 Iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
- 7734 Iznajmljivanje i lizing opreme za vodeni transport
- 7735 Iznajmljivanje i lizing opreme za vazdušni transport
- 7731 Iznajmljivanje i lizing poljoprivrednih mašina i opreme
- 7732 Iznajmljivanje i lizing mašina i opreme za građevinarstvo
- 7721 Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport
- 7722 Iznajmljivanje video-kaseta i kompakt-diskova
- 7729 Iznajmljivanje i lizing ostalih predmeta za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu
- 6420 Djelatnost holding kompanija
- 7010 Upravljanje ekonomskim subjektom
- 7111 Arhitektonska djelatnost
- 7112 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 7490 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti

- 8230 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 8559 Ostalo obrazovanje
- 8560 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 8552 Umjetničko obrazovanje
- 8532 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 8690 Ostala zdravstvena zaštita
- 8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 8710 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 8720 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
- 9499 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 7810 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 5914 Djelatnost prikazivanja filmova
- 5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 5911 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 6010 Emitovanje radio-programa
- 6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 9321 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 8552 Umjetničko obrazovanje
- 9001 Izvođačka umjetnost
- 9002 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 9319 Ostale sportske djelatnosti
- 9312 Djelatnost sportskih klubova
- 8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 9311 Djelatnost sportskih objekata
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 7810 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 9604 Djelatnost njege i održavanja tijela
- 9313 Djelatnost fitnes klubova
- 7420 Fotografске usluge
- 7120 Tehničko ispitivanje i analize
- 7311 Djelatnost reklamnih agencija
- 7312 Medijsko predstavljanje
- 8230 Organizovanje sastanaka i sajmova
- 8559 Ostalo obrazovanje
- 8560 Pomoćne obrazovne djelatnosti
- 8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 8552 Umjetničko obrazovanje
- 8532 Srednje stručno i tehničko obrazovanje
- 8690 Ostala zdravstvena zaštita
- 8730 Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama
- 8710 Djelatnosti smještajnih ustanova s medicinskom njegom
- 8720 Socijalno staranje u smještajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno oboljele osobe i osobe s bolestima zavisnosti
- 9499 Djelatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
- 7810 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 7990 Ostale usluge rezervacije i djelatnosti povezane s njima
- 5914 Djelatnost prikazivanja filmova
- 5920 Snimanje i izdavanje zvučnih zapisa i muzike
- 5911 Proizvodnja filmova, video-zapisa i televizijskog programa
- 6010 Emitovanje radio-programa
- 6020 Proizvodnja i emitovanje televizijskog programa
- 9321 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 8552 Umjetničko obrazovanje
- 9001 Izvođačka umjetnost
- 9002 Pomoćne djelatnosti u okviru izvođačke umjetnosti
- 9319 Ostale sportske djelatnosti
- 9312 Djelatnost sportskih klubova
- 8551 Sportsko i rekreativno obrazovanje
- 9311 Djelatnost sportskih objekata
- 9329 Ostale zabavne i rekreativne djelatnosti
- 0162 Pomoćne djelatnosti za uzgoj

- 9609 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

Društvo može promijeniti svoju djelatnost u skladu sa odlukom Osnivača.

Odluka se donosi u pismenom obliku i prijavljuje se registarskom sudu.

SPOLJNO -TRGOVINSKI POSLOVI

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Spoljna trgovina ne prehrambenim proizvodima: kao u unutrašnjem prometu.

Usluge u spoljno trgovinskom prometu:

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu;

Međunarodni saobraćajni agencijski poslovi, međunarodna špedicija i transport robe u drumskom saobraćaju;

Zastupanje inostranih firmi, korišćenje lizinga;

Predstavljanje stranih firmi;

Prodaja strane robe na konsignacijama i reeksport;

Dorada robe u zemlji.

Odgovornost za obaveze

Član 6

Društvo može u obavljanju svoje poslovne djelatnosti zaključivati ugovore i obavljati druge aktivnosti u okviru svoje pravne sposobnosti da posluje u svoje ime i za svoj račun kao i u ime i za račun drugih lica.

Društvo će odgovarati ukupnom imovinom za svoje poslovanje.

Osnivač će snositi rizik poslovanja društva do

životinja

- 7810 Djelatnost agencija za zapošljavanje
- 9604 Djelatnost njege i održavanja tijela
- 9313 Djelatnost fitnes klubova
- 9609 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.

The Company may change its activity in accordance with the Decision of the Founder.

The decision is made in writing and is reported to the registration court.

FOREIGN TRADE

Foreign trade in food products: as in domestic trade.

Foreign trade in non-food products: as in domestic trade.

Foreign trade services:

Execution of investment works abroad;

International transport agency affairs, international freight forwarding and transport of goods by road;

Representation of foreign companies, use of leasing;

Representation of foreign companies;

Sale of foreign goods on consignments and re-export;

Finishing goods in the country.

Responsibility for obligations

Article 6

In performing its business activities, the Company may enter into contracts and perform other activities within its legal capacity to operate in its own name and for its own account as well as in the name and on behalf of other persons.

The Company will be liable with total assets for its operations.

iznosa uloga unesenih ih investiranih u Društvo. Osnivač odgovara za poslovanje Društva u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o privrednim društvima.

Osnivač ima sljedeća prava i obaveze:

- da upravlja i učestvuje u rukovođenju poslovanjem Društva;
- da učestvuje u raspodjeli dobiti proporcionalno ulozima unesenim u osnivački kapital;
- da učestvuje u raspodjeli imovine Društva po prestanku Društva.

Iznos osnivačkog kapitala

Član 7

Ukupan kapital Društva iznosi kako slijedi:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
.....**8,129,022.38**

(osam miliona sto dvadeset devet hiljada dvadeset dva eura trideset osam centi) ili 100%.

Osnivač će obezbijediti dodatna sredstva za poslovanje društva povećanjem iznosa kapitala u skladu sa zakonom ili davanjem zajmova.

Osnivač ili drugi članovi društva mogu radi povećanja ili sticanja udjela u društvu, u društvo ulagati i nenovčana sredstva, čije će vrijednosti biti prethodno procijenjena.

Sve odluke o povećanju kapitala ili imovine društva, kao i odluke o umanjenju kapitala ili imovine biće donesene od strane Osnivača.

The Founder shall bear the risk of the Company's operations up to the amount of deposits entered or invested in the Company. The Founder is responsible for the Company's operations in the cases and under the conditions provided by the Companies Act.

The founder has the following rights and obligations:

- To manage and participate in the management of the Company's operations;
- To participate in the distribution of profits in proportion to the contributions entered in the founding capital;
- To participate in the distribution of the Company's assets upon termination of the Company.

Amount of founding capital

Article 7

The total capital of the Company is as follows:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND**8,129,022.38**

(Eight million one hundred and twenty-nine thousand twenty two euros thirty-eight cents) or 100%.

The Founder will provide additional funds for the Company's operations by increasing the amount of capital in accordance with the law or granting loans.

In order to increase or acquire a share in the company, the founder or other members of the company may also invest non-monetary funds in the company, the value of which will be previously assessed.

All decisions to increase the capital or assets of the company, as well as decisions to reduce the capital or assets will be made by

Ograničenje prenosa udjela regulisano je ovim Statutom društva i društvo nema pravo da objavi javni poziv za upis udjela.

Na sva pitanja koja se tiču osnivačkog kapitala koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivaće se odredbe pozitivnog prava Crne Gore.

Organizacija i zastupanje Društva

Član 8

Lica ovlašćena za zastupanje, zastupaju, predstavljaju i potpisuju dokumenta Društva u poslovima za koje je Društvo registrovano, u skladu sa ovim Statutom.

Izvršni Direktor je ovlašćen za zastupanje Društva i da djeluje u ime i za račun Društva i da sklapa bilo kakav ugovor ili da isplaćuje bilo kakve izdatke u ime Društva koji su potrebni ili poželjni da bi se obavio poslovni poduhvat, u skladu sa direktivama i instrukcijama Osnivača i ograničenjima definisanim ovim Statutom.

Osnivač može utvrditi ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

Izvršni direktor i drugi ovlašćeni zastupnici odgovaraju Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri zastupanju iz ovog člana, a mogu odgovarati i krivično za zloupotrebu službenog položaja.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti.

Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici imenovani od strane Osnivača Društva mogu pojedinačno preduzimati sve pravne i druge radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora

the Founder.

The restriction on the transfer of shares is regulated by this Company's Statute and the company has no right to publish a public invitation to subscribe for shares.

The provisions of the positive law of Montenegro shall apply to all issues concerning the founding capital that are not regulated by this Statute.

Organization and representation of the Company

Article 8

Persons authorized to represent, represent, present and sign the documents of the Company in the affairs for which the Company is registered, in accordance with this Statute.

The Executive Director shall be authorized to represent the Company and shall be entitled to act on behalf and for the account of the Company and conclude any contract or pay any expenses on behalf of the Company that are necessary or advisable in order to achieve a business undertaking, in accordance with directives and instructions from the Founder and the restrictions defined in these Articles of Association.

The Shareholder can impose representation and/or payment limitations depending on needs of the Company in a particular moment.

In the event that the Executive Director and other authorized representatives breaches the limitations to the representation set out in this Article, they will be liable to the Company for all the damage sustained in connection therewith, and may face criminal charges for the abuse of authority.

The Executive Director can authorize other persons to perform activities within the scope of his authority.

Executive director and authorized representatives appointed by the Founder of the Company may individually perform all

definisane ovim Statutom, Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima Crne Gore što podrazumijeva sve pravne i druge radnje koje proizilaze iz redovnog poslovanja Društva, izuzev sljedećih pravnih poslova koje Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici mogu preduzimati kolektivno i na osnovu odgovarajuće odluke Osnivača:

- uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjedjenje za obaveze trećih lica;
- raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva;
- preuzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000.

Kolektivno zastupanje u smislu prethodnog stava ovog člana podrazumijeva zajednički potpis najmanje dva registrovana lica ovlašćena za zastupanje Društva (Izvršni direktor i drugi ovlašćeni zastupnici), pri čemu će Osnivač posebnom odlukom utvrditi posebna pravila u vezi sa kolektivnim potpisivanjem.

Osnivač može razriješiti Izvršnog direktora i ovlašćene zastupnike, bez objašnjenja. Osnivač je ovlašćen da čak i prije isteka mandata može da razreši Izvršnog direktora u slučaju da smatra da je to u najboljem interesu Društva.

legal and other actions from the jurisdiction of the Executive director defined by this Articles of Association, Law on commercial entities and other applicable laws in Montenegro which includes all legal and other actions arising from the regular business of the Company, except the following legal business which may be performed by the Executive director and authorized representatives collectively and on the basis of an appropriate decision of the Founder:

- taking and giving loans, issuing financial guarantees and accepting any commitment as security for obligations of a third party;
- disposing of the assets such as purchase and/or sell of real estate, establishing mortgages or any other encumbrances and liens on the Company's assets;
- performing any legal or other actions based on which the Company will assume direct or indirect obligation in amount exceeding EUR 50.000, also including making bank transfers i.e. any kind of payments in an amount exceeding EUR 50.000.

Acting collectively in line with the preceding paragraph of this Article implies joint signature of at least two registered authorized persons for representing the Company (Executive director and other authorized representatives), whereby the Founder shall determine special rules in relation to collective signing by a separate decision.

The Shareholder can dismiss the Executive Director and Authorized representatives without any particular explanation. The Shareholder is entitled even before the expiry of his mandate to dismiss the Executive Director, in the event that it considers that it would be in the Company's best interest.

Organi Društva

Član 9

Organi upravljanja i rukovođenja društvom su Izvršni direktor društva i Skupština Društva.

Funkciju Skupštine društva vrši osnivač Društva.

Član 10

Osnivač društva:

- donosi Statut i druge opšte akte Društva;
- vrši izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata Društva;
- usvaja završne račune i odlučuje o raspodjeli dobiti;
- odlučuje o dopunskim uplatama, povećanju kapitala i smanjenju kapitala;
- odlučuje o pokriću gubitaka;
- bira i opoziva Izvršnog direktora;
- odlučuje o dobrovoljnoj likvidaciji Društva, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- odobrava procjenu nenovčanih uloga;
- donosi sve druge odluke koje nisu u nadležnost Izvršnog direktora;
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.

Član 11

Izvršni direktor je organ poslovođenja društva.

Izvršni direktor Društva svoju funkciju vrši u interesu Društva, a u vođenju poslova pridržava se načela savjesnosti i postupa s pažnjom dobrog privrednika u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Bodies of Company

Article 9

The management and governing bodies of the company are the Executive Director of the company and the Assembly of the Company. The function of the Assembly of the company is performed by the Founder of the Company.

Article 10

Founder of the Company:

- Adopts the Statute and other general acts of the Company;
- Makes amendments to the Statute and other general acts of the Company;
- Approves the final accounts and decides on the distribution of profits;
- Decides on additional payments, capital increase and capital decrease;
- Decides on loss coverage;
- Elects and recalls the Executive Director;
- Decides on voluntary liquidation of the Company, restructuring or submission of proposals for initiating bankruptcy proceedings;
- Approves the assessment of non-monetary deposits;
- Makes all other decisions that are not within the competence of the Executive Director;
- Performs other tasks determined by the Law.

Article 11

The Executive Director is the management body of the company.

The Executive Director of the Company performs his function in the interest of the Company, and in conducting business he adheres to the principles of conscientiousness and acts with the care of a good businessman in accordance with the

Dužnosti Izvršnog direktora su sljedeće:

- organizacija, usklađivanje i upravljanje radnim i operativnim procesima u Društvu;
- staranje o zakonitosti rada Društva;
- raspoređivanje zaposlenih u skladu sa propisima;
- podnošenje izvještaja o rezultatima poslovanja po periodičnom ili godišnjem obračunu;
- staranje o organizovanju zaštite na radu;

- vršenje drugih aktivnosti iz domena rukovođenja Društvom.

Član 12

Izvršnog direktora Društva imenuje i razrješava Osnivač.

Izvršni direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Osnivač Društva sa izvršnim direktorom zaključuje poseban ugovor kojim se utvrđuju prava, obaveze i odgovornosti izvršnog direktora, kao i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom.

Član 13

Izvršni direktor je odgovoran za svoj rad Osnivaču.

Izvršni direktor može podnijeti ostavku.

O razrješenju izvršnog direktora i njegovoj ostavci odlučuje Osnivač.

provisions of the Companies Act.

The duties of the Executive Director are as follows:

- Organization, coordination and management of work and operational processes in the Company;
- Taking care of the legality of the Company's work;
- Deployment of employees in accordance with regulations;
- Submission of reports on business results according to periodic or annual calculations;

- Taking care of organizing safety at work;

- Performing other activities in the field of managing the Company.

Article 12

The Executive Director of the Company is appointed and dismissed by the Founder.

The Executive Director is appointed for a period of 4 (four) years with the possibility of reappointment.

The founder of the Company concludes a special agreement with the executive director which determines the rights, obligations and responsibilities of the executive director, as well as the conditions for termination of office before the expiration of the term determined by the contract.

Article 13

The Executive Director is responsible for his work to the Founder.

The Executive Director may resign.

The Founder decides on the dismissal of the Executive Director and his resignation.

Osnivač preispituje povjerenje izvršnom direktoru i prije isteka vremena na koje je izabran:

- ako izvršni direktor donese akt koji je u suprotnosti sa aktima i poslovnom politikom Društva

- ako Osnivač ne usvoji izvještaj o rezultatima poslovanja po godišnjem završnom računu i ako utvrdi da je za neostvarivanje poslovnih rezultata Društva odgovoran izvršni direktor.

- ako je njegovim nesavjesnim radom nanijeta znatna šteta Društvu

- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom ili Statutom.

Troškovi poslovanja, obračun rezultata, utvrđivanje i raspodjela dobiti

Član 14

Troškovi poslovanja Društva se svake godine utvrđuju finansijskim planom Društva za tu poslovnu godinu.

Poslovni rezultati Društva obračunavaju se u vremenskim periodima određenim propisima.

Izvršni direktor Društva je dužan da obezbijedi da Društvo vodi ispravne poslovne knjige predviđene propisima, te da na osnovu njih sastavlja, podnosi i objavljuje računovodstvene iskaze.

Na kraju svake poslovne godine, Društvo je dužno da u skladu sa važećim propisima sastavi godišnji obračun, bilans stanja i bilans uspjeha Društva, uključujući i dio koji se

The Founder shall review the trust in the Executive Director even before the expiration of the term for which he was elected:

- If the Executive Director adopts an act that is contrary to the acts and business policy of the Company;

- If the Founder does not adopt the report on business results according to the annual final account and if he determines that the Executive Director is responsible for non-realization of business results of the Company;

- If his negligent work has caused significant damage to the Company;

- In other cases, provided by law or the Statute.

Operating expenses, calculation of results, determination and distribution of profit

Article 14

The Company's operating expenses are determined each year by the Company's financial plan for that business year.

The Company's business results are calculated in time periods determined by regulations.

The Executive Director of the Company is obliged to ensure that the Company keeps the correct business books provided by the regulations, and that on the basis of them compiles, submits and publishes accounting statements.

At the end of each business year, the Company is obliged to compile the annual statement, balance sheet and income statement of the Company, including the part related to profit for distribution, in

odnosi na dobit za raspodjelu.

Dobit za raspodjelu Društva utvrđuje se za svaku poslovnu godinu. Iz neto dobiti izdvaja se dio koji utvrđuje Osnivač društva koji se unosi u rezervni fond. Preostali iznos predstavlja dobit za raspodjelu.

Osnivač Društva odlučuje o raspodjeli dobiti može da odluči da dio dobiti za raspodjelu reinvestira u razvoj Društva, odnosno uloži u druge svrhe i namjene u skladu sa zakonom.

Dobit će biti plaćena Osnivaču proporcionalno udjelu i na osnovu godišnjeg završnog računa.

Dobit koja pripada Osnivaču biće uplaćena u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjeg završnog računa i može biti prenesena u inostranstvo u skladu sa propisima o stranom ulaganju, ih može biti korišćena od strane Osnivača na drugi način u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom (reinvestiranje, plaćanje robe i usluga itd.)

Kontrola aktivnosti Društva

Član 15

U svako doba Osnivač ima pravo uvida u aktivnosti, pregled poslovnih prostorija i opreme, kao i finansijskog poslovanja kompanije. Knjigovodstvo i druge aktivnosti će biti vođene u skladu sa važećim zakonskim propisima, a Osnivaču će biti omogućen pristup poslovnim knjigama i drugoj poslovnoj evidenciji u svako razumno vrijeme.

Osnivač može za svoj račun sprovesti nezavisnu kontrolu finansija društva i može naložiti inspekciju i reviziju poslovanja

accordance with the applicable regulations.

The profit for distribution of the Company is determined for each business year. The part determined by the Founder of the company, which is entered in the reserve fund, is allocated from the net profit. The remaining amount represents the profit for distribution.

The founder of the Company decides on the distribution of profits, may decide to reinvest part of the profits for distribution in the development of the Company, or invest in other purposes and purposes in accordance with the law.

The profit will be paid to the Founder in proportion to the share and on the basis of the annual final account.

The profit belonging to the Founder will be paid within 30 days from the date of adoption of the annual accounts and may be transferred abroad in accordance with the regulations on foreign investment, or may be used by the Founder in another way in accordance with Montenegrin legislation (reinvestment, payment goods and services, etc.).

Control of the Company's activities

Article 15

At any time, the Founder has the right to inspect the activities, review the business premises and equipment, as well as the financial operations of the company. Bookkeeping and other activities will be conducted in accordance with applicable legal regulations, and the Founder will be provided with access to business books and other business records at any reasonable time.

The founder may, for his own account, conduct an independent control of the

Društva od strane priznate revizorske kuće.

Restrukturiranje i prestanak rada Društva

Član 16

Društvo se može restrukturirati spajanjem sa drugim društvom (spajanje), podjelom na dva ili više odvojenih društava (podjela) i promjenom oblika (promjena oblika društva) u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Društvo prestaje sa radom na način propisan zakonom.

O restrukturiranju i prestanku Društva odlučuje Osnivač društva.

Prenos udjela

Član 17

Udjeli u društvu mogu se prenositi samo u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Udjeli se mogu prenositi među članovima Društva bez ograničenja, u skladu sa Statutom.

Kad član društva namjerava da prenese svoj udio, ostali članovi imaju pravo preče kupovine tog udjela, u skladu sa Statutom.

Ukoliko ne postoji sporazum o kupovini tog udjela između člana koji ga prodaje i ostalih članova Društva, udio se srazmjerno dijeli među članovima društva prema njihovim dotadašnjim udjelima.

Ukoliko u roku od 30 dana od dana davanja ponude članovi društva istu ne prihvate, udio

company's finances and may order an inspection and audit of the Company's operations by a well-known auditing company.

Restructuring and termination of the Company

Article 16

A company may be restructured by merging with another company (merger), division into two or more separate companies (division) and change of form (change of company form) in accordance with the provisions of the Companies Act.

The company ceases to operate in the manner prescribed by law.

The Founder of the Company decides on the restructuring and termination of the Company.

Transfer of shares

Article 17

Shares in the company may be transferred only in accordance with the provisions of the Company's Statute.

Shares may be transferred among the members of the Company without restrictions, in accordance with the Statute.

When a member of the company intends to transfer his share, other members have the right to pre-emptive purchase of that share, in accordance with the Statute.

If there is no agreement on the purchase of that share between the members who sells it and other members of the Company, the share is divided proportionally among the members of the company according to their previous shares.

If the members of the company do not

se može prenijeti trećem licu pod istim ponuđenim uslovima.

Udio se može prenositi trećem licu ugovorom o prenosu udjela.

Član 18

U slučaju prenosa udjela, prava i obaveze iz članskog odnosa prelaze na lice koje pribavlja udio.

Udio se može prenijeti na treće lice samo uz izričitu saglasnost osnivača koji ostaje u društvu u pismenoj formi i uz poštovanje prava preče kupovine u njegovu korist.

Član 19

Članovi Društva ne mogu tražiti povraćaj uloga dok traje njihov članski odnos u Društvu.

Član 20

Statutom Društva utvrđuje se za članove Društva pravo preče kupovine udjela Društva za slučaj da Društvo odluči da poveća svoj kapital.

Povećanje udjela mora biti srazmjerno udjelu koji član društva do tada imao u ukupnoj vrijednosti kapitala društva, ukoliko nije drugačije utvrđeno Statutom.

Član 21

Društvo može smanjiti svoj kapital kupovinom udjela jednog ih više članova društva.

Uslove kupovine odobravaju članovi društva

accept it within 30 days from the day of submitting the offer, the share may be transferred to a third party under the same offered conditions.

The share may be transferred to a third party by a contract on the transfer of shares.

Article 18

In the case of transfer of shares, the rights and obligations from the membership relationship are transferred to the person acquiring the share.

The share may be transferred to a third party only with the express consent of the founder who remains in the company in writing and with respect for the right of pre-emption in his favor.

Article 19

Members of the Company may not request the return of deposits during their membership in the Company.

Article 20

The Statute of the Company determine the right of the members of the Company to preemptive purchase of shares of the Company in case the Company decides to increase its capital.

The increase in the share must be proportional to the share that the member of the company had until then in the total value of the company's capital, unless otherwise determined by the Statute.

Article 21

A Company may reduce its capital by purchasing the shares of one or more members of the company.

The terms of purchase are approved by the

čiji udjeli predstavljaju najmanje dvije trećine ukupnog kapitala.

Kopija predloženog Ugovora dostavlja se svim članovima najmanje 21 dan prije donošenja odluke.

Član 22

Društvo ne može pružati finansijsku podršku bilo koje vrste za kupovinu svojih udjela, osim ako jednoglasno to odluče svi članovi društva.

Član 23

Ako se udio prodaje u izvršnom postupku, sud o tome obavještava članove Društva i samo Društvo. Ukoliko u roku od 15 dana članovi ne pokažu interes za kupovinu udjela, udio se prodaje u skladu sa odredbama izvršnog postupka.

Član 24

U slučaju smrti fizičkog lica ili prestanka pravnog lica, udio se prenosi na preostale osnivače proporcionalno njihovom udjelu, ukoliko nije drugačije uređeno Statutom.

Ako je Statutom zabranjen prenos udjela njegovim odredbama mora se utvrditi obaveza članova društva ili samog Društva na otkup tog dijela.

Član 25

U slučaju prenosa udjela, lice koje prenosi i lice koje prima udio biće neograničeno solidarno odgovorni Društvu za obaveze koje nosi članstvo u Društvu.

members of the Company whose shares represent at least two thirds of the total capital.

A copy of the proposed Agreement shall be made to all members at least 21 days before the decision is made.

Article 22

The Company may not provide financial support of any kind for the purchase of its shares unless unanimously decided by all members of the Company.

Article 23

If the share is sold in enforcement proceedings, the court informs the members of the Company and the Company itself. If the members do not show interest in buying the shares within 15 days, the share is sold in accordance with the provisions of the enforcement procedure.

Article 24

In the event of the death of a natural person or the termination of a legal entity, the share shall be transferred to the remaining founders in proportion to their share, unless otherwise provided by the Statute.

If the Statute prohibit the transfer of shares; its provisions must determine the obligation of the members of the company or the Company itself to purchase that part.

Article 25

In case of transfer of shares, the person transferring and the person receiving the share will be jointly and severally liable to the Company for the obligations of membership in the Company.

Mjerodavno pravo

Član 26

Na sve odnose vezane za tumačenje i izvršenje Ugovora o osnivanju i Statuta primjenjivale se važeći propisi u Crnoj Gori.

Postupak promjene Statuta i donošenja opštih akata

Član 27

Statut je osnovni pravni akt Društva i donosi ga Osnivač Društva.

Osnivač i Izvršni direktor mogu dati predlog za izmjene i dopune Statuta.

Druga opšta akta su akta kojima se na opšti način uređuju pitanja od značaja za rad i poslovanje društva.

Druge opšte akte Društva donosi Osnivač društva, ako zakonom ili drugim propisom nije predviđeno da ista donosi drugi organ.

Ostali opšti akti Društva moraju biti u saglasnosti sa Statutom i Ugovorom o osnivanju.

Pojedinačni akti koje donose organi i ovlašćeni pojedinci u Društvu moraju biti u skladu sa odgovarajućim opštim aktima društva.

Zaštita životne sredine

Član 28

Osnivač se obavezuje da preduzima i vodi računa o tome da Društvo u obavljanju svojih aktivnosti permanentno primjenjuje mjere za zaštitu i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim standardima važećeg

Applicable law

Article 26

Applicable regulations in Montenegro shall apply to all relations related to the interpretation and execution of the Establishment Agreement and the Statute.

The procedure for amending the Statute and adopting general acts

Article 27

The Statute is the basic legal act of the Company and is adopted by the Founder of the Company.

The Founder and the Executive Director may submit a proposal for amendments to the Articles of Association.

Other general acts and acts which in a general way regulate issues of importance for the work and business of the company.

Other general acts of the Company are adopted by the Founder of the company, if the law or other regulation does not provide for the same to be adopted by another body.

Other general acts of the Company must be in accordance with the Statute and the Founding Agreement.

Individual acts adopted by bodies and authorized individuals in the Company must be in accordance with the relevant general acts of the Company.

Environmental Protection

Article 28

The Founder undertakes to undertake and take care that the Company, in performing its activities, permanently applies measures for the protection and preservation of the environment in accordance with the highest

zakonodavstva.

Završne odredbe

Član 29

Važeći propisi u Crnoj Gori primjenjivaće se na sva pitanja koja nisu posebno regulisana ovim Stautom.

Osnivač je saglasan da za slučaj nastanka spora, koji ne mogu biti riješeni prijateljskim putem, nadležni sud bude Privredni sud u Podgorici.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po registraciji Društva u Centralnom registru Privrednih subjekata u Podgorici.

Ostali opšti akti Društva stupaju na snagu danom njihovog donošenja.

U slučaju neslaganja između Ugovora o osnivanju i Statuta Društva, preovladavaće odredbe Statuta.

standards of applicable legislation.

Final regulations

Article 29

The current regulations in Montenegro will apply to all issues that are not specifically regulated by this Statute.


The founder agrees that in the event of a dispute, which cannot be resolved amicably, the competent court will be the Commercial Court in Podgorica.

This Statute enters into force immediately upon registration of the Company in the Central Register of Business Entities in Podgorica.

Other general acts of the Company enter into force on the day of their adoption.

In case of disagreement between the Founding Agreement and the Statute, the provisions of the Statute shall prevail.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Neeraj Singhania

Na osnovu člana 9 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 31.03.2021. godine donosi sljedeću:

Pursuant to Article 9 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 31st March 2021, adopted the following:

**ODLUKU
O RAZRJEŠENJU OVLAŠĆENOG
ZASTUPNIK**

**DECISION
ON DISMISSAL OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE**

I Razrješava se Mustafa Ghazi

I Mustafa Ghazi Kheriba, passport No.

II G. Mustafi Ghazi Kheriba prestaje

II Mr. Mustafa Ghazi Kheriba ceases to

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

III This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;

IV Ovu odluku dostaviti CRPS.

IV This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 9 Statuta Društva Osnivač vrši funkciju Skupštine društva i ovlašten je da donosi sve odluke iz nadležnosti Skupštine Društva, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

RATIONALE

According to the Article 9 of the Articles of Association of the Company the Founder performs the function of the Assembly of the Company and is authorized to reach all the decisions that are in jurisdiction of the Assembly of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

**OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director**

Neeraj Singhania

Neeraj Singhania

Na osnovu člana 9, a shodno odredbama člana 8 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 31.03.2021. godine donosi sljedeću:

O D L U K U
O PRECIZIRANJU OVLAŠĆENJA
IZVRŠNOG DIREKTORA I OVLAŠĆENIH
ZASTUPNIKA

- I Utvrđuju se posebna pravila u vezi sa kolektivnim potpisivanjem Izvršnog direktora i Ovlašćenih zastupnika Društva kako je precizirano ovom Odlukom;
- II Svaki pravni i drugi akt odnosno svaka pravna i druga radnja za koju se zahtijeva zajednički potpis najmanje dva registrovana lica ovlašćena za zastupanje Društva u smislu člana 8 Statuta Društva, mora sadržati potpis Ovlašćenog zastupnika Walid Hatim El-Hindi, u suprotnom će se smatrati da takav pravni i drugi akt odnosno takva pravna i druga radnja nije odobrena od strane Osnivača Društva i da je ovlašćeno lice koje je potpisalo bilo koji takav akt odnosno preduzelo bilo kakvu takvu radnju prekoračilo ovlašćenja i može odgovarati disciplinski, materijalno i krivično;
- III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja;

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 9 Statuta Društva Osnivač vrši funkciju Skupštine društva i ovlašćen je da donosi sve odluke iz nadležnosti Skupštine Društva, a shodno članu 8 Statuta Društva Osnivač posebnom odlukom utvrđuje

Pursuant to Article 9, and in line with the provisions of Article 8 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 31.03.2021 adopted the following:

DECISION
ON SPECIFYING THE AUTHORITIES OF
THE EXECUTIVE DIRECTOR AND
AUTHORIZED REPRESENTATIVES

- I Special rules in relation to collective signing of the Executive director and Authorized representatives are determined as specified by this Decision;
- II Each legal and other act i.e. each legal and other action which requires joint signature of at least two registered authorized persons for representing the Company in line with Article 8 of the AOA of the Company, must contain the signature of the Authorized representative Walid Hatim El-Hindi, otherwise it will be considered that such legal and other act i.e. legal and other action has not been approved by the Founder of the Company and that the authorized person who signed any such act i.e. performed any such action has exceeded his authorities and may be liable disciplinary, materially and criminally;
- III This Decision becomes effective as of the day of adopting;

RATIONALE

According to the Article 9 of the Articles of Association of the Company the Founder performs the function of the Assembly of the Company and is authorized to reach all the decisions that are in jurisdiction of the

posebna pravila u vezi sa kolektivnim potpisivanjem, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

Assembly of the Company, and in line with Article 8 of the Articles of Association of the Company, the Founder determines special rules in relation to collective signing by a separate decision, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director

Neeraj Singhanian

Neeraj Singhanian

Na osnovu člana 9 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 31.03.2021. godine donosi sljedeću:

**O D L U K U
O IMENOVANJU OVLAŠĆENOG
ZASTUPNIKA**

I Imenuje se Walid Hatim El-Hindi,

II Imenovani može pojedinačno preduzimati sve pravne i druge radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora definisane Statutom, Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima Crne Gore što podrazumijeva sve pravne i druge radnje koje proizilaze iz redovnog poslovanja Društva, izuzev sljedećih pravnih poslova koje imenovani može preduzimati kolektivno sa Izvršnim direktorom ili drugim ovlašćenim zastupnikom Društva i na osnovu odgovarajuće odluke Osnivača:

- uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjedjenje za obaveze trećih lica;
- raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva;
- preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili

Pursuant to Article 9 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 31.03.2021 adopted the following:

**DECISION
ON APPOINTMENT OF AUTHORIZED
REPRESENTATIVE**

I Walid Hatim El-Hindi, holder of

II Appointed party may individually perform all legal and other actions from the jurisdiction of the Executive director defined by the Articles of Association, Law on commercial entities and other applicable laws in Montenegro which includes all legal and other actions arising from the regular business of the Company, except the following legal business which may be performed by the appointed party collectively with the Executive director or other authorized representative of the Company and on the basis of an appropriate decision of the Founder:

- taking and giving loans, issuing financial guarantees and accepting any commitment as security for obligations of a third party;
- disposing of the assets such as purchase and/or sell of real estate, establishing mortgages or any other encumbrances and liens on the Company's assets;
- performing any legal or other actions based on which the Company will assume direct or indirect

indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000.

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod CRPS;

IV Ovu odluku dostaviti CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 9 Statuta Društva Osnivač vrši funkciju Skupštine društva i ovlašten je da donosi sve odluke iz nadležnosti Skupštine Društva, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

obligation in amount exceeding EUR 50.000, also including making bank transfers i.e. any kind of payments in an amount exceeding EUR 50.000;

III This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;

IV This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

RATIONALE

According to the Article 9 of the Articles of Association of the Company the Founder performs the function of the Assembly of the Company and is authorized to reach all the decisions that are in jurisdiction of the Assembly of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director




Neeraj Singhania

**SAGLASNOST SA
IMENOVANJEM**

**CONSENT TO THE
APPOINTMENT**

Ja, dolje potpisani Walid Hatim El-Hindi, br. I, the undersigned Walid Hatim El-Hindi,



Handwritten signature of Walid Hatim El-Hindi in black ink.

Walid Hatim El-Hindi

Na osnovu člana 9 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 31.03.2021. godine donosi sljedeću:

O D L U K U
O IZMJENI OBIMA OVLAŠĆENJA
IZVRŠNOG DIREKTORA

I Izvršnom direktoru Mileni Jovović,

II Imenovana može pojedinačno preduzimati sve pravne i druge radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora definisane Statutom, Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima Crne Gore što podrazumijeva sve pravne i druge radnje koje proizilaze iz redovnog poslovanja Društva, izuzev sljedećih pravnih poslova koje imenovana može preduzimati kolektivno sa ovlašćenim zastupnikom Društva i na osnovu odgovarajuće odluke Osnivača:

- uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjedjenje za obaveze trećih lica;
- raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva;
- preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000, uključujući i

Pursuant to Article 9 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 31.03.2021 adopted the following:

DECISION
ON CHANGE OF THE SCOPE OF
AUTHORITIES OF THE EXECUTIVE
DIRECTOR

I The scope of authorities of the Executive Director Milena Jovović,

II Appointed party may individually perform all legal and other actions from the jurisdiction of the Executive director defined by the Articles of Association, Law on commercial entities and other applicable laws in Montenegro which includes all legal and other actions arising from the regular business of the Company, except the following legal business which may be performed by the appointed party collectively with authorized representative of the Company and on the basis of an appropriate decision of the Founder:

- taking and giving loans, issuing financial guarantees and accepting any commitment as security for obligations of a third party;
- disposing of the assets such as purchase and/or sell of real estate, establishing mortgages or any other encumbrances and liens on the Company's assets;
- performing any legal or other actions based on which the Company will assume direct or indirect obligation in amount exceeding EUR 50.000, also including making bank transfers i.e. any

vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000.

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 9 Statuta Društva Osnivač vrši funkciju Skupštine društva i ovlašten je da donosi sve odluke iz nadležnosti Skupštine Društva, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

kind of payments in an amount exceeding EUR 50.000;


III This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;

IV This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

RATIONALE

According to the Article 9 of the Articles of Association of the Company the Founder performs the function of the Assembly of the Company and is authorized to reach all the decisions that are in jurisdiction of the Assembly of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Neeraj Singhania

Na osnovu člana 9 Statuta privrednog društva "Lučice Montenegro" doo Podgorica, Osnivač društva, dana 31.03.2021. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU
O IZMJENI OBIMA OVLAŠĆENJA
OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA**

- I Ovlašćenom zastupniku Predragu Koziću, [REDACTED] mijenja [REDACTED] precizira [REDACTED]
- II Imenovani može pojedinačno preduzimati sve pravne i druge radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora definisane Statutom, Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima Crne Gore što podrazumijeva sve pravne i druge radnje koje proizilaze iz redovnog poslovanja Društva, izuzev sljedećih pravnih poslova koje imenovani može preduzimati kolektivno sa Izvršnim direktorom ili drugim ovlašćenim zastupnikom Društva i na osnovu odgovarajuće odluke Osnivača:
- uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjedjenje za obaveze trećih lica;
 - raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva;
 - preduzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi

Pursuant to Article 9 of the Articles of Association of the Company "Lučice Montenegro" doo Podgorica, the Founder of the Company, on 31.03.2021 adopted the following:

**DECISION
ON CHANGE OF THE SCOPE OF
AUTHORITIES OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE**

- I The scope of authorities of the Authorized representative Predrag Kozic, [REDACTED] change [REDACTED] this Decision,
- II Appointed party may individually perform all legal and other actions from the jurisdiction of the Executive director defined by the Articles of Association, Law on commercial entities and other applicable laws in Montenegro which includes all legal and other actions arising from the regular business of the Company, except the following legal business which may be performed by the appointed party collectively with the Executive director or other authorized representative of the Company and on the basis of an appropriate decision of the Founder:
- taking and giving loans, issuing financial guarantees and accepting any commitment as security for obligations of a third party;
 - disposing of the assets such as purchase and/or sell of real estate, establishing mortgages or any other encumbrances and liens on the Company's assets;
 - performing any legal or other actions based on which the Company will assume direct or indirect obligation in amount exceeding EUR 50.000, also

iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000;

III Ova Odluka stupa na snagu danom registracije kod Centralnog registra privrednih subjekata;

IV Ovu Odluku dostaviti CRPS.

OBRAZLOŽENJE

Prema članu 9 Statuta Društva Osnivač vrši funkciju Skupštine društva i ovlašćen je da donosi sve odluke iz nadležnosti Skupštine Društva, pa je imajući u vidu navedeno Osnivač odlučio kao u dispozitivu.

including making bank transfers i.e. any kind of payments in an amount exceeding EUR 50.000;

III This Decision becomes effective as of the day of registration in Central Register of Business Entities;

IV This Decision shall be delivered to Central Register of Business Entities.

RATIONALE

According to the Article 9 of the Articles of Association of the Company the Founder performs the function of the Assembly of the Company and is authorized to reach all the decisions that are in jurisdiction of the Assembly of the Company, so taking into account the above, the Founder decided as stated in the disposition of this Decision.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Neeraj Singhania

Na osnovu člana 10 Statuta društva Lučice Montenegro doo Podgorica („Društvo“), Osnivač u vršenju funkcije Skupštine društva, dana 31.03.2021 godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE STATUTA DRUŠTVA

Član 1

Član 2 se mijenja i glasi:

„Osnivač Društva je:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

sa registrovanim sjedištem na adresi Walkers Corporate Limited; 190 Elgin Avenue; George Town; Grand Cayman KY1-9008; Cayman Islands, registarski broj 179181.”

Član 2

Član 8 mijenja se i glasi:

„Lica ovlašćena za zastupanje, zastupaju, predstavljaju i potpisuju dokumenta Društva u poslovima za koje je Društvo registrovano, u skladu sa ovim Statutom.

Izvršni Direktor je ovlašćen za zastupanje Društva i da djeluje u ime i za račun Društva i da sklapa bilo kakav ugovor ili da isplaćuje bilo kakve izdatke u ime Društva koji su potrebni ili poželjni da bi se obavio poslovni poduhvat, u skladu sa direktivama i instrukcijama Osnivača i ograničenjima definisanim ovim Statutom.

Osnivač može utvrditi ograničenja u pogledu zastupanja i/ili plaćanja, zavisno od potreba Društva u datom trenutku.

Based on Article 10 of the Articles of Association of Lučice Montenegro doo Podgorica („Company“), the Founder acting in the capacity of the Company Assembly, on 31st March 2021, passes the following:

CHANGES AND AMENDMENTS OF ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

Article 1

Article 2 has been changed and reads:

“The founder of the Company is:

INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND

with its registered office at Walkers Corporate Limited; 190 Elgin Avenue; George Town; Grand Cayman KY1-9008; Cayman Islands, reg. number 179181.”

Article 2

Article 8 has been changed and now reads:

“Persons authorized to represent, represent, present and sign the documents of the Company in the affairs for which the Company is registered, in accordance with this Statute.

The Executive Director shall be authorized to represent the Company and shall be entitled to act on behalf and for the account of the Company and conclude any contract or pay any expenses on behalf of the Company that are necessary or advisable in order to achieve a business undertaking, in accordance with directives and instructions from the Founder and the restrictions defined in these Articles of Association.

The Shareholder can impose representation and/or payment limitations depending on needs of the Company in a particular

Izvršni direktor i drugi ovlašćeni zastupnici odgovaraju Društvu za počinjenu štetu u slučaju prekoračenja ovlašćenja pri zastupanju iz ovog člana, a mogu odgovarati i krivično za zloupotrebu službenog položaja.

Izvršni direktor može ovlastiti druga lica za obavljanje poslova u okviru svoje nadležnosti.

Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici imenovani od strane Osnivača Društva mogu pojedinačno preduzimati sve pravne i druge radnje iz nadležnosti Izvršnog direktora definisane ovim Statutom, Zakonom o privrednim društvima i drugim pozitivnim propisima Crne Gore što podrazumijeva sve pravne i druge radnje koje proizilaze iz redovnog poslovanja Društva, izuzev sljedećih pravnih poslova koje Izvršni direktor i ovlašćeni zastupnici mogu preduzimati kolektivno i na osnovu odgovarajuće odluke Osnivača:

- uzimanje i davanje zajmova, davanje finansijskih garancija i preuzimanje bilo kakvih obaveza kao obezbjedjenje za obaveze trećih lica;
- raspolaganje imovinom poput kupovine i/ili prodaje nepokretnosti, uspostavljanja hipoteka ili bilo kojih drugih tereta i založnih prava na imovini Društva;
- preuzimanje bilo kakvih pravnih i drugih radnji na osnovu kojih bi Društvo preuzelo direktnu ili indirektnu obavezu u vrijednosti koja prevazilazi iznos od EUR 50.000, uključujući i vršenje bankarskih transfera odnosno bilo

moment.

In the event that the Executive Director or other authorized representatives breaches the limitations to the representation set out in this Article, they will be liable to the Company for all the damage sustained in connection therewith, and may face criminal charges for the abuse of authority.

The Executive Director can authorize other persons to perform activities within the scope of his authority.

Executive director and authorized representatives appointed by the Founder of the Company may individually perform all legal and other actions from the jurisdiction of the Executive director defined by this Articles of Association, Law on commercial entities and other applicable laws in Montenegro which includes all legal and other actions arising from the regular business of the Company, except the following legal business which may be performed by the Executive director and authorized representatives collectively and on the basis of an appropriate decision of the Founder:

- taking and giving loans, issuing financial guarantees and accepting any commitment as security for obligations of a third party;
- disposing of the assets such as purchase and/or sell of real estate, establishing mortgages or any other encumbrances and liens on the Company's assets;
- performing any legal or other actions based on which the Company will assume direct or indirect obligation in amount exceeding EUR 50.000, also including making bank transfers i.e. any kind of payments in an amount exceeding EUR 50.000.

kakvih plaćanja u iznosu koji prevazilazi iznos od EUR 50.000.

Kolektivno zastupanje u smislu prethodnog stava ovog člana podrazumijeva zajednički potpis najmanje dva registrovana lica ovlašćena za zastupanje Društva (Izvršni direktor i drugi ovlašćeni zastupnici), pri čemu će Osnivač posebnom odlukom utvrditi posebna pravila u vezi sa kolektivnim potpisivanjem.

Osnivač može razriješiti Izvršnog direktora i ovlašćene zastupnike, bez objašnjenja. Osnivač je ovlašćen da čak i prije isteka mandata može da razreši Izvršnog direktora u slučaju da smatra da je to u najboljem interesu Društva.

Član 3

Ostale odredbe Statuta koje nijesu u suprotnosti sa ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi i primjenjuju se.

Član 4

Prečišćen tekst Statuta Društva dostaviće se CRPS u Podgorici radi evidentiranja promjena.

Član 5

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom registracije.

Acting collectively in line with the preceding paragraph of this Article implies joint signature of at least two registered authorized persons for representing the Company (Executive director and other authorized representatives), whereby the Founder shall determine special rules in relation to collective signing by a separate decision.

The Shareholder can dismiss the Executive Director and Authorized representatives without any particular explanation. The Shareholder is entitled even before the expiry of his mandate to dismiss the Executive Director, in the event that it considers that it would be in the Company's best interest.

Article 3

Other provisions of Articles of Association that are not inconsistent with provisions of these changes and amendments remain in force and applied.

Article 4

Consolidated text of Articles of Association of the Company will be delivered to Central register of companies in Podgorica for registration of changes.

Article 5

These changes and amendments of Articles of Association enter into force as of the date of its registration.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director



Neeraj Singhania

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH
SUBJEKATA
PORESKE UPRAVE CRNE GORE

CENTRAL REGISTRY OF COMPANIES
TAX ADMINISTRATION OF MONTENEGRO

PREDMET: Obavještenje o promjeni adrese
Osnivača Društva Lučice Montenegro doo
Podgorica (TIN 02436981)

SUBJECT: Notice on change of the address of
the Founder of the Company Lučice
Montenegro doo Podgorica (TIN 02436981)

Obavještavamo Vas da je došlo do promjene
adrese Osnivača - INTEGRATED EASTERN
EUROPEAN FUND i ista je sada „Walkers
Corporate Limited; 190 Elgin Avenue;
George Town; Grand Cayman KY1-9008;
Cayman Islands“.

We are notifying You that the address of the
Founder - INTEGRATED EASTERN EUROPEAN
FUND has been changed and is now „Walkers
Corporate Limited; 190 Elgin Avenue;
George Town; Grand Cayman KY1-9008;
Cayman Islands“.

OSNIVAČ/FOUNDER
INTEGRATED EASTERN EUROPEAN FUND
Direktor/Director

Neeraj Singhani

Neeraj Singhani

CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA
PORESKE UPRAVE CRNE GORE


PREDMET: Obavještenje o promjeni pasoša Ovlašćenog zastupnika društva Lučice Montenegro doo Podgorica

Obavještavam Vas da sam ja, Predrag Kozić, Izvršni direktor društva Društva Podcafe F&B doo Podgorica, PIB 03017982, p [REDACTED]
[REDACTED] rokom važenja do 29.12.2030. godine.

U prilogu ovog akta dostavljamo dvije fotokopije novog pasoša i dvije fotokopije prethodno važećeg pasoša.

LUČICE MONTENEGRO DOO PODGORICA

Izvršni direktor


Milena Jovovic



CERTIFICATE OF NOTARY PUBLIC


I, **Pauline Lambert**, [REDACTED], DO HEREBY CERTIFY that the attached is a true, correct and complete copy of the register of directors of **Integrated Eastern European Fund** (the "Company") [REDACTED]

P Lambert

Pauline Lambert

Notary Public in and for the Cayman Islands

Pauline Lambert
Notary Public in and for the Cayman Islands
My commission expires January 31, 2021
Date: *26 January 2021*



APOSTILLE
(Hague Convention of 5 October 1961 / Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1 Country: The Cayman Islands
This public document

2. has been signed by Pauline Lambert

3. acting in the capacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Notary Public
Cayman Islands

CERTIFIED

5. at Grand Cayman 6. the 26 Jan 2021




7. by R. Stewart for Governor of the Cayman Islands

8. No. 661




9. Seal/Stamp _____

10. Signature [Signature]




REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund
(Formerly known as Injaz Eastern European Property Development Company)

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Douglas Iain McMurdo 	Director	12 Dec 2006	12 Dec 2006
Jonathan Paul Tonge 	Director	12 Dec 2006	12 Dec 2006
Shariq Azhar 	Director	12 Dec 2006	15 Sep 2009

REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund
(Formerly known as Injaz Eastern European Property Development Company)

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Mubarak Bin Fahad 	Director	12 Dec 2006	15 Sep 2009
Khalid Al Mansour 	Director	15 Sep 2009	24 Jan 2011
Mohammed Tariq Sheikh 	Director	15 Sep 2009	24 Jan 2011


REGISTER OF DIRECTORS
 FOR:
Integrated Eastern European Fund
 (Formerly known as Injaz Eastern European Property Development Company)

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Ali Bin Khalifa Rashed Al Mutawa Al Dhaheri 	Director	24 Jan 2011	22 Jul 2013
Ahmed Al Dhaheri 	Director	24 Jan 2011	22 Jul 2013
Alan Howard Errington 	Director	24 Jan 2011	

REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund
(Formerly known as Injaz Eastern European Property Development Company)

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Jassim Mohamedrafi Mohamedsharif Alseddiqi Alansaari Tower, Plot 13 [Redacted Address]	Director	22 Jul 2013	1 Nov 2015
Mustafa Ghazi Kheriba [Redacted Address]	Director	22 Jul 2013	16 Jul 2017
Bechara Antoun Raad [Redacted Address]	Director	12 Nov 2015	

REGISTER OF DIRECTORS
FOR:
Integrated Eastern European Fund
(Formerly known as Injaz Eastern European Property Development Company)

Name & Address	Office Held	Date of Appointment	Date of Resignation
Neeraj Singhanian 	Director	19 Jul 2017	



POTVRDA JAVNOG NOTARA


Ja, **Pauline Lambert**, [redacted]
OVIM PUTEM POTVRĐUJEM da je priloženi dokument vjerodostojna, tačna i kompletna kopija registra direktora **Integrated Eastern European Fund** ("Kompanije"), koja mi je data na [redacted]

Datirano ovog 26. januara 2021. godine.

/svojeručni potpis/

Pauline Lambert
Javni notar na Kajmanskim ostrvima i za Kajmanska ostrva

Pauline Lambert
Javni notar na Kajmanskim ostrvima i za Kajmanska ostrva
Moje postavljenje ističe 31. januara 2021. godine
Datum: 26. januar 2021. godine. */žig/*



TUMAC
Irena Jokić
za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1836/17-1 od 18. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.
Troškovi prevoda iznose 45 €. *Irena Jokić*
Irena Jokić dana 25. 01. 2021.
Pečat Potpis
INTERPRETER/TRANSLATOR
Irena Jokić
for English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1836/17-1 from 18 April 2017, for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.
Translation fee _____ €.
in _____ on _____
Stamp Signature

APOSTIL

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961 - Haška konvencija od 5. oktobra 1961. godine)

1. DRŽAVA: Kajmanska ostrva

Ovaj javni dokument:

2. je potpisan od strane: Pauline Lambert
3. djelujući u svojstvu: javnog notara
4. sa pečatom / štambiljom: javnog notara, Kajmanska ostrva

OVJEREN:

5. U/Na: Velikom Kajmanu
6. Datum: 26.01.2021. godine
7. Od strane: K. Stewart, guvernera Kajmanskih ostrva
8. Pod brojem: 661
9. Štambilj/pečat:
10. Potpis:


/svojeručni potpis – K. Stewart i pečat/

11189055.1A4306.D09670

TUMAČ
Irena Jokić

za engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, rješenjem ministra pravde broj: 03-745-1836/17-1 od 18. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

Troškovi prevoda iznose 45 €. U Podgorica, dana 25.02.2021

Pečat  Potpis


INTERPRETER/TRANSLATOR
Irena Jokić

for English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice number: 03-745-1836/17-1 from 18 April 2017, for the period of five years, certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee _____ €.

In _____, on _____

Stamp: _____ Signature: _____



WALKERS

Professional services (Profesionalne usluge)

Registarski broj: 179181

Broj klijenta: WC104795

Datum osnivanja: 12. decembar 2006. godine

REGISTAR DIREKTORA




ZA:

Integrated Eastern European Fund

(ranije poznata pod nazivom Injaz Eastern European Property Development Company)

Ime i adresa	Pozicija/Zvanje	Datum imenovanja	Datum ostavke
Douglas Iain McMurdo [Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Jonathan Paul Tonge [Redacted]	Direktor	12. decembar 2006. godine	12. decembar 2006. godine
Shariq Azhar [Redacted]	Direktor	12. decembar 2006. godine	15. septembar 2009. godine
Mubarak Bin Fahad [Redacted]	Direktor	12. decembar 2006. godine	15. septembar 2009. godine

<p>Khalid Al Mansour [REDACTED]</p>	<p>Direktor</p>	<p>15. septembar 2009. godine</p>	<p>24. januar 2011. godine</p>
<p>Mohammed Tariq Sheikh [REDACTED]</p>	<p>Direktor</p>	<p>15. septembar 2009. godine</p>	<p>24. januar 2011. godine</p>
<p>Ali Bin Khalfan Rashed Al Mutawa Al Dhaheri [REDACTED]</p>	<p>Direktor</p>	<p>24. januar 2011. godine</p>	<p>22. jul 2013. godine</p>
<p>Ahmed Al Dhaheri [REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>
<p>Alan Howard Errington [REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p>[REDACTED]</p>	<p></p>
<p>Jassim Mohamedrafi Mohamedsharif Alseddiqi Alansaari [REDACTED]</p>	<p>Direktor</p>	<p>22. jul 2013. godine</p>	<p>1. novembar 2015. godine</p>

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE)			
Mustafa Ghazi Kheriba 	Direktor	22. jul 2013. godine	16. jul 2017. godine
Bechara Antoun Raad 	Direktor	12. novembar 2015. godine	
Neeraj Singhania 	Direktor	19. jul 2017. godine	

Datum štampanja: 26. januar 2021. godine
Walkers Corporate Limited

TUMAČ
Irena Jokić

Engleski jezik, postavljena u Crnoj Gori, rješenjem ministra pravde
broj: 03-745-1836/17-1 od 18. aprila 2017. godine, na vrijeme od pet
godina, potvrđuje da je ovaj prevod vjeran originalu.

U Prizrenu, dana 25.02.2021 Irena Jokić
Potpis

INTERPRETER/TRANSLATOR
Irena Jokić

for English language, appointed in Montenegro by the Decision of the Minister of Justice
number: 03-745-1836/17-1 from 18 April 2017, for the period of five years,
certifies that this is the true translation of the original document.

Translation fee _____ €.

In _____ on _____ 3
Stamp Signature

Ja, NOTAR, Mira Bogić, Podgorica, Ul. Dalmatinska br. 10

Na zahtjev BUBANJA MILJAN, [REDACTED]

(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta lica na čiji se zahtjev vrši ovjera prepisa)

[REDACTED] na osnovu kojeg je utvrđen njegov identitet)

Potvrđuje da je prepis javne ili druge isprave sačinjen fotokopirnim aparatom,

(način na koji je sačinjen prepis)

podudaran sa njenim izvornikom/ovjerenim prepisom koji je sačinjen kompjuterskim štampačem,

pisan rukopisom (grafitnom olovkom, hemijskom olovkom, perom i dr.), sačinjen pisačom mašinom, elektronskim sredstvom ili drugim mehaničkim sredstvom (računar, fotokopir aparat, skener i dr.)

koji ima 15 (petnaest) stranica i nalazi se kod stranke.

(navesti gdje se nalazi izvornik isprave)

Javna ili druga isprava je ///

(podjepana, oštećena ili sumnjiva po svom spoljašnjem izgledu)

Podaci u javnoj ili drugoj ispravi ili ovjerenom prepisu su

///

(ispravljani, preinačeni, brisani, precrtani, umetnuti ili dodati)

Broj: OV- 3168/2021, dana 02.04.2021.

Naknada za rad notara za ovjeru po tarifnom broju 7 u iznosu od 17,50 €, i troškovi u iznosu od 2,50 €, sa PDV-om od 4,20 €, što predstavlja ukupno od 24,20 €, naplaćena je.

